### **Historic, Archive Document**

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.



25B608 . 865562

# SOUTHEASTERN AREA Forest Pest Status Reporte September & October BOARY SOUTHERN PINE BEETLE

## Outbreak-related Volumes 77 arvested

The state of the s	TOTAL									
STATE	Septem	procurement CURRENT SERI	RECORDS Oct	ober						
	State	Federal	State	Federal						
ALABAMA	3,270 CCF	4 CCF	2,520 CCF	22 CCF						
	299 MBF	0 MBF	336 MBF	29 MBF						
ARKANSAS	331 CCF 21 MBF		396 CCF 13 MBF							
GEORGIA	1,252 CCF	30 CCF	1,395 CCF	517 CCF						
	131 MBF	249 MBF	2 MBF	705 MBF						
LOUISIANA	501 CCF	133 CCF	CCF <u>1</u> /	319 CCF						
	114 MBF	293 MBF	MBF <u>1</u> /	499 MBF						
MISSISSIPPI	562 CCF	0 CCF	62 CCF	0 CCF						
	101 MBF	454 MBF	6 MBF	292 MBF						
NORTH	9,132 CCF	40 CCF	30,955 CCF	86 CCF						
CAROLINA	7,529 MBF	156 MBF	6,244 MBF	242 MBF						
SOUTH	5,280 CCF	240 CCF	3,494 CCF	361 CCF						
CAROLINA	240 MBF	106 MBF	0 MBF	55 MBF						
TENNESSEE	530 CCF	862 CCF	500 CCF	654 CCF						
	23 MBF	127 MBF	212 MBF	158 MBF						
TEXAS	4,296 CCF	7 CCF	2,739 CCF	64 CCF						
	2,578 MBF	239 MBF	1,644 MBF	454 MBF						
VIRGINIA	4,232 CCF	0 CCF	3,165 CCF	0 CCF						
	1,191 MBF	0 MBF	1,651 MBF	0 MBF						
TOTAL	29,386 CCF	1,316 CCF	45,226 CCF	2,023 CCF						
	12,227 MBF	1,624 MBF	10,108 MBF	2,434 MBF						

Cordwood conversion: Cord equals 75 cubic feet.

1/ Figures not yet available.

#### YEAR-TO-DATE TOTALS FY76

	0						
STATE	State		Federal				
ALABAMA	10,970					CCF	
	2,197	MBF.			81	MBF	
ARKANSAS	1,053						
	93	MBF					
GEORGIA		CCF <u>2</u> /				CCF <u>2</u> /	
	789	MBF			1,216	MBF	
LOUISIANA		CCF 2/				CCF 2/	
	344	MBF $\frac{2}{2}$			840	MBF	
MISSISSIPPI	981			*	0		
	170	MBF		*	1,436	MBF	
NORTH	55,917	CCF			332	CCF .	
CAROLINA	26,501	MBF			632	MBF	
SOUTH	17,444	CCF 2/		4-	1,024	CCF 2/	
CAROLINA	1,870		· Test			MBF	
TENNESSEE	3,300	CCF 2/	7		3,598	CCF 2/	
	458				1,012		
TEXAS	15,735	CCF 2/			97	CCF	
	9,443				1,140	MBF	
VIRGINIA	17,724	CCF			0	CCF	
	7,651					MBF	1
						-	
	129,436	CCF			6,529	CCF	
TOTAL	49,516	MBF			6,697	MBF	
	47,510						

Cordwood conversion: Cord equals 75 cubic feet.

<sup>2/</sup> Includes data missing in July-August Report.

More detailed information can be obtained by writing to the U.S. Forest Service, Forest Insect and Disease Management, 1720 Peachtree St., N. W. Room 703, Atlanta, Georgia 30309, or:

#### AREA OFFICES

Forest Insect & Disease Mgnt. P. O. Box 5895 Asheville, N. C. 28803 Forest Insect & Disease Mgnt 2500 Shreveport Highway Pineville, Louisiana 71360

## U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE FOREST SERVICE SUITE 901 1720 PEACHTREE ST., N. W. ATLANTA, GEORGIA 30309

OFFICIAL BUSINESS
PENALTY FOR PRIVATE USE, \$300

POSTAGE AND FEES PAID

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

AGR-101

